

Rezolucija Savjeta Bezbjednosti 1325: zene, mir i sigurnost

Savjet bezbjednosti,

Pozivajući se na Rezolucije 1261 (1999) od 25. augusta 1999, 1265 (1999) od septembra 1999, 1296 (2000) od aprila 2000 i 1314 (2000) od augusta 2000 kao i na relevantne izjave njegovog predsjednika uključujući i izjavu koju je predsjednik dao novinarima povodom dana Ujedinjenih nacija posvećenom pravima žena i međunarodnom miru, 8. marta 2000 (SC/6816),

Pozivajući se na obaveze Pekinske deklaracije i Platforme djelovanja (A/52/231) kao i sve obaveze sadržane u konačnom dokumentu 23 posebne sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pod nazivom "žene 2000: jednakost polova, razvoj i mir u 21. vijeku" (A/S-23/10 Rev.1) a posebno na dio koji se tiče žena i oružanih sukoba,

Imajući u vidu namjenu i principe Povelje Ujedinjenih nacija te osnovnu odgovornost Savjeta bezbjednosti prema Povelji o održanju međunarodnog mira i sigurnosti,

Izražavajući zabrinutost da se civili, posebno žene i djeca, ubrajaju u većinu onih koji su negativno pogođeni vojnim sukobom, uključujući i izbjeglice i interno raseljena lica, kao i činjenicu da su oni u sve većoj mjeri meta strana u sukobu i vojnih elemenata, te prepoznajući posljedice udara koje on ima na trajni mir i pomirenje,

Reafirmirajući važnost uloge žena u sprečavanju i rješavanju konflikata i u izgradnji mira, naglasavajući važnost njihove jednake participacije i punom uključenju u sve napore na održanju i promociji mira i sigurnosti kao i potrebu povećanja njihove uloge u donošenju odluka koje se tiču sprečavanja i rješavanja konflikta,

Reafirmirajući potrebu za punom implementacijom zakona o humanitarnim i ljudskim pravima koji štite prava žena i djevojaka tokom i poslije konflikta,

Naglasavajući potrebu da sve strane treba da osiguraju da programi svjesnosti o minama i čišćenja mina, uzmu u obzir i posebne potrebe žena i djevojaka,

Prepoznajući hitnu potrebu izjednačavanja perspektive polova u mirovnim operacijama, te u ovom smislu pozivajući se na Windhoek deklaraciju i Namibijski plan djelovanja o uključivanju perspektive polova u multidimenzionalne operacije podrške miru (S/2000/693),

Prepoznajući takode važnost preporuka koje su sadržane u izjavama njenog predsjednika date novinarima 8 marta 2000 godine o specijalizovanoj obuci zaštite, posebnih potreba i ljudskih prava žena i djece u konfliktnim situacijama za svo osoblje koje učestvuje u mirovnim operacijama ,

Imajući u vidu da razumijevanje uticaja oružanog sukoba na žene i djevojke, efektivni institucionalni dogovori koji garantuju njihovu zaštitu i potpuno uključnje u mirovnom procesu, može uveliko da doprinese održanju i promociji međunarodnog mira i sigurnosti,

Naglasavajući potrebu konsolidovanja podataka o uticaju oružanog sukoba na žene i djevojke,

1. Poziva zemlje članice da osiguraju povećano prisustvo žena na svim nivoima odlučivanja u nacionalnim, regionalnim i međunarodnim institucijama i mehanizmima za sprecavanje, vodenje i rjesavanje sukoba;
2. Ohrabruje generalnog sekretara da implementira svoj strategijski plan djelovanja (A/49/587) koji poziva na povećano ucesce žena na nivoima odlučivanja u rjesavanju konflikata i mirovnim procesima;
3. Poziva generalnog sekretara da imenuje više žena za specijalne predstavnike i izaslanike koji će vršiti dužnosti u njegovo ime te tim povodom, poziva zemlje članice da nominuju svoje kandidate i dostave njihova imena Generalnom Sekretaru da bi bili uključeni u regularne azurirane centralizovane rostore;
4. Nadalje poziva generalnog sekretara da traži proširenje uloge i doprinosa žena u operacijama Ujedinjenih nacija na terenu a posebno među vojnim posmatracima, civilnoj policiji, te osoblju koje se bavi ljudskim pravima i humanitarnim radom;
5. Izrazava spremnost da ugradi perspektivu polova u mirovne operacije i poziva generalnog sekretara da obezbijedi da, kad god je to moguće, uključujući komponentu pola u operacije na terenu;

6. Zahtijeva od generalnog sekretara da obezbijedi zemljama članicama vodice i materijale za obuku o zaštiti, pravima i posebnim potrebama žena kao i o važnosti uključivanja žena u sve mirotvorne operacije i mjere izgradnje mira , poziva zemlje članice da ugrade ove elemente kao i obuku o svjesnosti opasnosti od HIV/AIDS-a u svoje nacionalne programe obuke za vojno i osoblje civilne policije u pripremi za razmijestanje trupa, nadalje traži da generalni sekretar obezbijedi da civilno osoblje u mirovnim operacijama prođe kroz sličnu obuku;
7. Poziva zemlje članice da povećaju svoju dobrovoljnu finansijsku , tehničku i logističku podršku osjetljivim obukama za polove, uključujući one koje su poduzete od strane relevantnih programa i fondova, inter alia, Fond za žene i Fond za djecu Ujedinjenih nacija te visokog komesara Ujedinjenih nacija za izbjeglice i ostala relevantna tijela;
8. Poziva sve uključene strane da pri pregovorima i dogovorima o implementaciji mira, usvoje perspektivu polova, uključujući, inter alia: (a) posebne potrebe žena i djevojaka tokom repatrijacije i ponovnog naseljavanja te tokom rehabilitacije, reintegracije i post- konfliktne rekonstrukcije; (b) mjere koje podržavaju mirovne inicijative žena lokalnog područja i lokalne procese za rješavanje konflikta i koje uključuju žene u svim mehanizmima za implementaciju mirovnih sporazuma; (c) mjere koje će osigurati zaštitu i postivanje ljudskih prava žena i djevojaka pogotovo zbog toga što se one odnose na ustav, izborni sistem, policiju i pravosuđe;
9. Poziva sve strane u oružanom sukobu da u potpunosti postuju međunarodno pravo koje se primjenjuje u zaštiti žena i djevojaka kao civila a posebno da postuju obaveze koje se odnose na njih prema ženevskim konvencijama iz 1949 uz to i u Dodatnom protokolu iz 1997, Konvenciji o izbjeglicama iz 1951 i uz to Protokolu iz 1967, Konvenciji savjeta bezbjednosti – 5 – izvjestaj za novinare SC/6942 4213-i sastanak (PM) 31 oktobra 2000 godine, o eliminaciji svih formi diskriminacije žena iz 1979 uz to i Opcioni protokol iz 1999, Konvencija ujedinjenih nacija o pravima djeteta iz 1989 i još dva opciona protokola iz maja 2000 godine, imajući uvidu i relevantne propise Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda;
10. Poziva strane u oružanom sukobu da preduzmu ozbiljne mjere da zaštite žene i djevojke od nasilja zasnovanog na polnoj pripadnosti, pogotovo silovanja i drugih načina seksualnog nasilja, te svih ostalih načina nasilja u situacijama oružanog sukoba;

11. Naglasava odgovornost svih država da stave tacku na nekaznjavanje i da kazne one koji su odgovorni za genocid, zlocine protiv covjecnosti, ratne zlocine, ukljucujuci i one koji se odnose na seksualno nasilje nad zenama i djevojkama, te u ovom smislu naglasava potrebu iskljucenja ovih zlocina, gdje je to moguće, iz odredaba o amnestiji.
12. Poziva sve strane u oruzanom, sukobu da postuju civilni i humanitarni karakter izbjeglickih kampova i naselja i da uzmu u obzir posebne potrebe zena i djevojaka ukljucujuci i njihove zamisli, i poziva se na Rezoluciju 1208 (1998) od 19 novembra 1998;
13. Podstice sve one koji su ukljuceni u planiranje razoruzanja, demobilizaciju i reintegraciju da razmotre razlicite potrebe zena i muskaraca bivskih vojnika te da uzmu u obzir potrebe clanova njihovih porodica
14. Reafirmise svoju spremnost, kad god se usvoje mjere prema clanu 41 Povelje Ujedinjenih nacija, da iznese svoje misljenje o njihovom potencijalnom udaru na civilnu populaciju imajući u vidu posebne potrebe zena i djevojaka da bi se razmotrila odgovarajuća humanitarna izuzeca;
15. Izrazava spremnost da osigura da misije Vijeca sigurnosti uzmu u obzir pol i prava zena, ukljucujuci sveukupne konsultacije sa lokalnim i medunarodnim organizacijama (grupama) zena;
16. Poziva generalnog sekretara da sprovede studiju o uticaju oruzanog sukoba na zene i djevojke, ulozi zena u izgradnji mira i dimenzije polova u mirovnim procesima i razrjesenju konflikta, te ga nadalje poziva da podnese izvestaj Savjetu bezbijednosti o rezultatima te studije i da je proslijedi svim zemljama clanicama Ujedinjenih nacija;
17. Zahtijeva od generalnog sekretara, kada bude zgodno, da ukljuci u svoje izvjestavanje pred Vijećem sigurnosti, napredak postignut u izjednacavanju polova kroz mirovne misije i sve druge aspekte koji se odnose na zene i djevojke;
18. Odlucuje da ostane aktivno ukljucen u ovo pitanje.